



Hetshi ndi tshitudio tsha RX Radio ngei Red Cross War Memorial Children's Hospital, Cape Town.


RX Radio ndi tshiṭitshi tsha radio tsho itelwaho vhana tshine ha shuma vhana. Kanzhi vha hasha vhe kha tshitudio vhuongeloni.

Fhedzi nga tshifhinga tsha nyiledzo ya u tshimbila dzibadani, tshitudio tsho mbo ḡi valwa.



Hoyu ndi Akhona. Ndi muvhigi wa mafhungo wa RX Radio. Nga tshifhinga tsha nyiledzo ya u tshimbila dzibadani, Akhona o vha a sa koni u rekhoda mbekanyamushumo yawe kha tshitudio tsha RX.

Kha mbekanyamushumo yawe, Akhona u vha na nyambedzano na vhathu nga ha mafhungo ane a vha kwama. O vha a tshi tuda u vhiga nga ha tshenzhelo dza nyiledzo ya u tshimbila dzibadani hune a dzula hone.



Fhedzi nga n̄wambo wa nyiledzo ya u tshimbila dzibadani, Akhona o vha a sa koni u ambedzana na vhathu nga ho livhaho.

Nga zwenezwo, a humbela vhathu vha hune a dzula hone vha re na t̄thingothendeleki uri vha mu rumele milaedza ye vha i rekhoda. Nga murahu, Akhona a rekhoda mbekanyamushumo yawe e hayani a tshi shumisa lūthingothendeleki lwawe.


Heyi ndi minwe ya milaedza ye a i wana.



Mulaedza wa Mudededzi Thuli:

“Ndo ṭuvha vhagudiswa vhanga nga maanḁa! Ndi na tshigwada tsha *WhatsApp* na vhabebi, hune nda vha rumela hone mushumo.


Fhedzi ndi funza fhethu ha vhathu vha si na zwavho nahone a si vhabebi vhoṭhe vha re na inthanethe. Ndi khaedu.”



Mulaedza wa Riaz:

“Ndi vhilaedziswa nga mutakalo wanga. Nga ṅḁowelo, vhaholefhalo vha na maswole a muvhili a songo khwaṅhaho.

Samusi ndi tshi dzula kha tshidulo tsha vhaholefhalo, a thi koni u ṅamba zwanḁa tshifhinga tshoṅhe fhedzi vha muṅa wahashu vha nthusa vhukuma. Vha ita vhungoho ha uri ndi dzula ndi na sanathaiza ya zwanḁa.”



Mulaedza wa Khethiwe:

“Ha hashu ri muṭa muhulwane nahone vhukati hashu hu na vhashumi vhane vha ita tshumelo dza ndeme, fhedzi zwino a vha khou dzula na riṅe.

Zwine ra zwi ita ndi u rabela tshifhinga tshoṭhe uri vha tsireledzee, na riṅe ri tsireledzee.”



Mulaedza wa Makhulu Gabbie:

“A thi mudededzi, fhedzi zwino ndi fanela u funza vhana vhavhili hayani. Vhana vhoṭhe vha ṭoḽa u fariwa u lingana.

Nga zwenezwo, vhuimo hayani vhu khou tsikeledza vhukuma. Mashudu mavhuya, ri na WiFi i si na mikano.”




Mulaedza wa Buhle:

“Nyiledzo ya u tshimbila dzibadani a yo ngo nkwama nga maanḁa ngauri ndi dzula ndi hayani. Ndi bva fhedzi musi ndi tshi ya tshikoloni kana kerekeni.

Nyiledzo ya u tshimbila dzibadani yo nkwama malugana na uri ndi rwiwa nga muya ndi dzharatani fhedzi.”





Mulaedza wa Lwazi:

“Thaidzo khulwane ye ya vha hone ho vha hu nḡila ine nda dzhena ngayo tshikolo. Ndo vha ndo ḡowela u vha na mudededzi phanḡa hanga.

Zwi a konḡanyana u thetshelesa founu kana u ḡalela vidio ya mudededzi.”



Akhona u khetha miñwe milaedza ine a ɔo i shumisa kha mbekanyamushumo yawe. Nga murahu a rekhoda mbekanyamushumo yawe.

“Ri a vusa, ndi n̄e Akhona, ndi khou vhiga ndi kamarani yanga ya u eḁela. Muungo u nga kha ɔi sa pfala zwavhuḁi!

N̄amusi ri ɔo pfa nḁila ine vhabebi, vhadededzi na vhana vha khou sedzana ngayo na nyiledzo ya u tshimbila dzibadani ...”



## —Dzimbudziso

1. Nwalani zwine haya maipfi a amba zwone: vhathu vha si na zwavho, maswole a muvhili, u sa vha na mikano.
2. Ndi khaedu ifhio ine Mudededzi Thuli a vha nayo?
3. Ndi ngani Riaz a tshi vhilaela nga mutakalo wawe?
4. Ndi ngani Makhulu Gabbie vho tsikeledzea?
5. Ni nga eletshedza hani Mudededzi Thuli, Riaz, na Makhulu Gabbie?



---

Heyi nganea yo thewa kha mivhigo ya RX Radio. RX Radio ndi tshītītshi tsha radio ya kha inthanethe, ya vhana na yo itelwaho vhana.

RX Radio i hasha i ngei Red Cross War Memorial Children's Hospital, Cape Town.

RX Radio i thusa vhana u amba zwiṭori nga ha mafhungo a ndeme ane a vha kwama.

[Dalelani RX Radio](#)